

O ka kgona go ntsha mpa e setse e le sebaka se se kana kang?

KEMO YA BOIMANA

GO NTSHA MPA GO TENG FA:

KE MANG A KA DIRANG TSAMAISO E

Dibeke tse di
12 kgotsa tse di
ka fa tlase

- O rata gore go ka dirwa jalo. Mosadi a ka kopa go ntsha mpa ka ntsha ya lebaka lepe kgotsa lepe



Ngaka



Mooki yo o



Mmelegisi

kwadisitsweng yo o katisitsweng
kwa tleliniking, kwa sedikeng sa pholo s
morafe kgotsa kwa bookelong

Dibeke tse di
13 go ya go
tse di 20

- Boimana bo le kotsi mo boitekanelong jwa mosadi jwa mmele kgotsa jwa tlhologanyo
- Boimana bo bakilwe ke petelelo kgotsa thobalano le wa losika
- Ngwana o a iseng a tsalwe a na le kgonagalo ya go swa
- Pelego e ka ama maemo a ikonomi le boago jwa mosadi



Ngaka fela le gone kwa
bookelong fela

Go feta
dibeke tse
di 20

- Mo mabakeng a a lekanyeditsweng — mme fa fela go na le matshosetsi a a tseneletseng mo botshelong jwa mosadi kgotsa fa go na le mathata a a feteletseng a bogole kgotsa bolwetse



Ngaka fela le gone kwa
bookelong fela



Global Health Strategies

